

# La Letra Mesadièra

DE L'INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS D'ARIÈJA

11, car. Enric Fabre 09100 PÀMIAS  
05.81.06.03.88/ieoo9@orange.fr  
<http://arieja.ieo-opm.com/>

## AGENDA

### Emissions de ràdio

Cada jorn a 12h32 e 18h52 – De còr e d'òc sus Radio Transparence 93.7 FM

Cada dimars de 19h00 a 20h00 - Era votz dera montanya sus Radio Couserans 94.7 FM

### Corses e Talhièrs

Le diluns de 9h30 a 11h00 a Pàmias (Espaci occitan) - Cors d'occitan debutants.

Le dimars de 14h00 a 15h30 a St Joan del Falgar (Ostal de las associacions) – Talhièr d'occitan totes nivèls.

Le dimars de 17h00 a 18h30 a Foish (Le Léo) - Cors d'occitan totes nivèls.

Le dimèrces de 15h30 a 17h30 al Fossat (sala multimèdia/Versalhas) - Talhièr d'occitan totes nivèls.

Le dimèrces de 17h00 a 18h30 a St Guironç (Ostal de la Ciutadanet) - Cors d'occitan debutants.

Le dimèrces de 18h30 a 20h00 a St Guironç (Ostal de la Ciutadanet) - Cors d'occitan confirmats.

Le dijous de 9h30 a 11h00 a Pàmias (Espaci occitan) - Cors d'occitan confirmats.

Le dijous de 14h00 a 16h00 a L'Avelhanet (Centre multiespòrts) - Cors d'occitan totes nivèls.

Contacte : 05.81.06.03.88 o [ieoo9@orange.fr](mailto:ieoo9@orange.fr)

15 e 29/05/2024 a 18h30 a Pàmias (Espaci occitan) - Talhièr de convèrsa animat pel Cercle occitan Prospèr Estieu. Contacte : 05.81.06.03.88 o [ostalocoo9@orange.fr](mailto:ostalocoo9@orange.fr)

### Animacions

Cada dijous de 18h00 a 19h30 a Foish (al « 36 » - 5, plaça del 8 de mai 1945) – Parladiissa en occitan animat per Marielle Sicre. A gratis. Contacte : 06.69.99.33.21 o [marielle.sicre@icloud.com](mailto:marielle.sicre@icloud.com)

04/05/2024 a 15h00 a Rimont (Sala Combelongue) – Pèça de teatre en occitan « Transicion a Traucapairòls » sustituida en francés amb *Les Galejaires*. Entrada : 10€. Contacte : 06.33.35.43.08 (Cercle occitan deth Coserans).

## LO MOT DE LA PRESIDENTA DE L'IEO D'ARIÈJA

Cars amics,

Les afèrs de la lenga, dins Arièja coma dins Occitània tota s'adòban pas; a la dintrada de setembre, plan segur, aurem a Foish una classa de seisena bilingüa e avèm tanben la lei Molac qu'ajuda, mas cap de canviament o de progrès vertadièr per la lenga nostra, totjorn pas de ratificacion per França de la carta de las lengas minorizadas e cap de politica lingüistica per se far véser. La situacion del país s'adòba pas tanpauc amb un deute public que quita pas de créisser e coma de costuma le primièr domeni per patir d'aquò serà le cultural.

Alara nos cal preparar a una baissa de las ajudas institucionals, quinas que sián.

Ja dempuèi annadas, trabalham fòrça per nos autofinançar e nos va caler contunhar dins aquela draia. Es dins aquel encastre, e perque sèm totjorn a cercar moneda qu'al mes d'abril, avèm organizat a L'Avelhanet un concèrt de sosten per la nostra associacion. Aquela serada es estada una capitada vertadièra, ac pòdi dire ara, es estat un succès que passèt mas esperanças. Las gents d'Arièja respondèron « presents » que foguèsson o pas de l'IEO. Aquò fa de ben! Un concèrt que demorarà dins las memòrias tant pels espectadors coma pels artistas e les organizators. Amb aquela sala comola, al delà del plaser de la musica, es tanben le testimoniatge del sosten del public pel trabaig complit per l'IEO d'Arièja cap a la lenga. Les beneficis d'aquela serada de tria nos permetràn de perseguir nostra mission, amb mai de vam.

Aquel moment de solidaritat, de partatge e de passion mòstra un còp mai que la cultura occitana contunha de recampar e d'inspirar le monde.

Mercés plan a totes les aderents qu'an balhat de son temps e de son argent, grandmercés als artistas, grandmercés al public -que d'unes venguèron de luènh- mercés encara als *Encantats*, mercés tanben als que podián pas venir mas qu'an fait un don.

Es atal, gràcies a l'engatjament de totes qu'avancarem.

**25/05/2024** de **10h00** a **15h00** a Pàmias  
(Espaci occitan) - Talhièr d'Apregondiment de la Lenga «L'Occitan parlat en Arièja» amb P. Pojada (veire p.2). Inscriptions fins al **23/05**. Contacte : 05.81.06.03.88 o [ieo09@orange.fr](mailto:ieo09@orange.fr)

**26/05/2024** a comptar de **10h00** a St Victor  
- Passejada istorica e botanica organizada pel Cercle occitan Prospèr Estieu de Pàmias.  
Contacte : 05.81.06.03.88 o [ostaloco9@orange.fr](mailto:ostaloco9@orange.fr)

l'occitan, de l'apréner e de le parlar.

Es de nòstra responsabilitat de far qu'aquela lenga portaira de tant d'Istòria e de tradicions demòre pas dins le passat mas torne trobar sa plaça dins la vida vidanta.

L'avenir l'avèm dins las mans, alara, al travalh atal entre totes, ac farem tot !

**Annia Wolf**

\*\*\*\*\*

### ***L'Occitan parlat en Arièja – P. Pojada***

**25/05/2024 – 10h00-12h00/13h00-15h00 a Pàmias (Espaci occitan)**

L'objectiu d'aqueste talhièr es de presentar las grandas formas de l'occitan coma se parla dins lo departament d'Arièja, en las plaçar dins l'encastre mai general de l'occitano-romanic e de las lengas romanicas.

Lo talhièr se basarà per granda part sus travalhs practics dels presents e se farà al contacte dirècte de la realitat lingüistica. Serà tanben l'escasença d'interrogar las grandas classificacions generalament admesas per l'occitan.

Patrici Pojada, professor de las Universitats (Universitat de Tolosa II-FRAMESPA-CNRS), es especialista d'istòria modèrna. Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'Acadèmia Aranesa de la Lenga Occitana e del conselh lingüistic del Congrès permanent de la lenga occitana a tanben publicat sus la lenga occitana diccionaris, travalh de conjugason, estudis dialectals e de toponimia.

Repais partejat tirat de la saqueta.

**Tarifas : 15€ (normal) – 13€ (sòci IEO) – 11€ (persona inscrita a un cors IEO 09)**

\*\*\*\*\*

### ***Per èsser al fil...***

L'IEO Arièja : <https://arieja.ieo-opm.com/>

Lo Diari : <http://lodiari.com/>

Jornalet : <https://www.jornalet.com/>

Lo Congrès : <https://locongres.org/fr/>


\*\*\*\*\*

### ***La fèsta del pòrc***

Al mes de febrièr, quand la luna es vièlha, les pòrcs son a punt per le grand sacrifici. A la punta del jorn tota la familia, las bòtas als pès, es prèsta ; la mostadora es en plaça al mièg de la ièra. La mèstra de l'ostal tanlèu que l'aiga dins la caudèra sirà prèsta, balharà le sinhal de la debuta del travalh.

Ongan le sangnaire es vengut amb un jove qu'aviá ausit parlar d'aquela granda fèsta e que la voliá véser per le prumièr còp. En seguint la mèstra que amb una bassina jol bras ont i aviá un fielat de vinagre per aparar la sang, tota la còlha s'encaminèc cap a la sot del brave tesson. Le jove que se teniá en darrèr, fosquèc convidat a venir véser la bèstia. Tot espantat, se nos diguèc :

« Mais vous allez tuer un cochon vivant ? »



***Paul Garrigues del Calhòl***

## ***Un poème de Giacomo Genti***

Giacomino diminutiu de Giacomo (Jaume) es nascut en 1960 en Val Varaita, una de las 12 valèas occitanas del Pemont italiano. Sa lenga mairala es le *Nosto Modo*, l'occitan local, lenga viva parlada cada jorn pel monde.

La valèa, dominada per la montanya del mont Viso es rica de sas tradicions vivas e d'un flòc de fèstas en particular le célèbre *Baio*. Le cant, la dança, la lenga occitana ritman la vida vidanta dels pichons e dels grands.

Les poèmes de *Giacomino* parlan de la duretat de la vida passada, del desrasigament mas tanben de la beutat de la natura qu'aima tant... sens oblidar s'ac cal, de reagir a l'actualitat.

Ara viu en Arièja, a La Bastida d'Èrç que sa companha n'es nativa.

### **Rosà**

Està matin me siu levà  
Per anar veire la rosà.  
Quora èra na piciòta minà  
Era un piasi que capiu pa.

Un moment misteriós  
Mas ben pi che deliciós.  
Lo prim rai de solelh  
Que nos fai sarrar i uèlh  
Encui ben pi vièlh ai stes piazi  
Quora li duèrbu i stisse i an spari !

Stes bèl goi, stessa surpresa  
Coma sente perfum a la rueza,  
Ciaminu bu miu pas trambali  
En tal mes de chèl bel giardin.  
Lo solelh fai senter siu cialur  
L'age a cambiat ma pas i culur !  
Lei na furtuna ave chèl destin  
Vener ici bunura da matin :  
Giust per puer encà bocar  
Lo solelh buver la rosà !

### **Rosada**

Aqueste maitin me soi levat  
Per anar veire la rosada.  
Quand èri un pichon mainatge,  
Èra un plaser que compreniá pas.

Un moment misteriós  
Mas ben pus deliciós.  
Le primièr rai de solelh  
Que nos fa sarrar l'uèlh  
Encara plan mès vièlh, ai aqueste plaser  
Quand les durbissi las gotetas an fugit !

Aquesta bèla jòia, aquesta suspresa  
Coma quand sentes le perfum de la ròsa,  
Caminí amb'l mieu pas tremolant  
Al mièg d'aqueste bèl jardin.  
Le solelh fa sentir la sieu calor  
L'atge a cambiat mas pas las colors !  
Es un astre d'aver aquesta sòrt  
Venir aicí de bona ora le maitin :  
Just per poder encara gaitar  
Le solelh béver la rosada.

\*\*\*\*\*

### **Dins una bòstia de carton...**

Julia que sosca. Que viu en una favela de Riò. Abandonada dels sèvis, qu'é tota soleta, aquí, perguda al mieg de las gents, una praua demest una misèra generala.

Urosament que le sèu copin, Enric, que li a trobat una polida bòstia de carton, güaireben nava, pro grana andà que i cabesca, amb un cobèrt que pòt rabàter la nhet andà parar's del vent e del polvàs, mes tanbens damb le dia per protejar's del solelh que caufa tant en aquel país.

E dedens aquela casa, tota la fortuna de Julia ! Un tròç de tela a esténer pel sòl, un aute enrodat en mòda de coishin, un tresième, mès polit, aishús ela en mòda de cobèrta. E dedens un coènh, una auta bòstia, mes chicòta, que cabeish las sèvas riquesas : qüalquis vestits totis frulhadises pas trop pròpis, una bròssa e un piente un pauc esdentsegat, un tròç de sabon, una esplinga de pel, una serveta ja usada, e, çò mès preciós, un botelhon de perfum a pena entamiat que trobèc en tot fosegar dedens las bordilhas.

Julia que n'a cap que dètz ans. Urosament que la cossira plan Enric, un pauc mès gran, abetuat a despatolhar's dins aquel bordèl de vida ont i a dangèr de's morir a tot moment ! E se la sèva amiga a quicòm a minjar, la maja part del temps qu'é el que li ac procura, coma pòt.

La filhòta que passa oras dedens la sèva bòstia, a soscar a un flòc de causas... Quand sia grana, que la trobaràn polida, plan pientada, amb una raubeta blua plena de flors e de dentèlas, e solièrs vernidis.

Que viverà en una veritabla maison, ont aurà la sèva cramba, amb un liet a dues plaças, e un cabinet, e una sala de banh de còsta, ont poirà lavar's tot son sadol amb productes que senten bon.

E las gents d'aquí, esmogudis per aquela dròlla tan brava, que l'adoptaràn. Atal que poirà minjar a sa fame causas raras, e qu'aurà un pair e una mair and'aimar-la, calinejar-la, potonejar-la, crompar-li tant e mès de causas...

Mes Julia que torna lèu aishús tèrra ! Un tipe mal carat que vié, en ronhegant tot çò que pòt, de dar un brave còp de pè al carton e de li ac a traucar ! Ara, Julia que plora benlèu la pèrda del sèu univèrs tan polit.


**Claudina Ribèra-Solhà**

\*\*\*\*\*

**Soscripcions pel libre-CD**

**“Parle a un pòble”**

Eric Fraj canta Robèrt Lafont



Amiga, amic,

Ai cabussat dins l'univèrs poetic d'En Robèrt Lafont e ne torni amb 16 cançons (Morgan Astruc: guitarra, Tim Tchang: percussions, Sarah e Eric Fraj: cant). Son l'anma d'un libre-CD editat per Tròba Vox<sup>1</sup>, ont cabon paraules e traduccions, de tèxtes de Danièla Julien, Joan-Ives Casanova, vòstre servent, las òbras del plasticien Daudièr Mir e quelques suspresas. Lo podètz crompar per avança, per ajudar vos tanben, e decisivament, a son espelison (a la fin d'abril venent). De tot còr, mercés!

E. Fraj (15/02/24)

Per soscriure: siá comandar lo libre-CD sol pel prètz de 15€ (e lo recebretz tre sa sortida); siá comandar per 49 € lo libre-CD + una estampa numerotada signada Mir (*Retrach de Robèrt Lafont*, 15 x 20 cm, la cobertura, o una autra gravadura de causir amb l'artista: didermir@gmail.com)

D'enviar a: E. Fraj 4 rue Sant Laurenç – 31390 - Carbonne.

[ericfraj@hotmail.fr](mailto:ericfraj@hotmail.fr) / 06 12 94 12 01

Nom : ..... Prenom : .....  
Adreça : .....  
Tel.: .....  
Mail: ..... @ .....

• Comandi: ..... exemplar(s) de “Parle a un pòble” al prètz de 15€ l'un

15€ x ..... = ..... (pòrt comprés)

• Comandi: ..... exemplar(s) de “Parle a un pòble” + una estampa de Mir

49€ x ..... = ..... (pòrt comprés)

Junhi un chèc de : ..... a l'òrdre d'Eric Fraj.

A ..... lo ..... Signi :

**S'estimatza mai pagar per virament bancari, podètz mandar un corric a Eric Fraj ! Mercés !**

<sup>1</sup><https://trobavoxeditions.com/> Amb l'ajuda de la MARPÒC, de la Region Occitania, del CIRDÒC, de l'IEO-PACA, de l'IEO del Vilafrancat, de l'IEO d'Aude, etc. (totas las contribucions seràn indicadas dins lo libre-CD).